

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

This semi-annual management report of fund performance contains financial highlights but does not contain the complete semi-annual or annual financial statements of the investment fund. You can get a copy of the semi-annual or annual financial statements at your request, and at no cost, by calling 1-800-792-9355, by writing to us at CI Investments Inc., 15 York Street, Second Floor, Toronto, ON, M5J 0A3 or by visiting our website at www.ci.com or SEDAR+ at www.sedarplus.ca.

Securityholders may also contact us using one of these methods to request a copy of the investment fund's proxy voting policies and procedures, proxy voting disclosure record, or quarterly portfolio disclosure.

RESULTS OF OPERATIONS

The Fund's net assets decreased by \$2.0 million to \$94.8 million from March 31, 2024 to September 30, 2024. The Fund had net redemptions of \$8.7 million for the period. The portfolio's performance increased assets by \$6.8 million. The Fund paid distributions totalling \$0.1 million. Series A shares returned 6.9% after fees and expenses for the six-month period ended September 30, 2024. Over the same time period, the Fund's benchmark returned 9.6%. The benchmark is a combination of the MSCI World Index (NTR) - 50% and the S&P/TSX Composite Index (GTR) - 50% (the Benchmark or the Index).

The performance of the Fund's other Series is substantially similar to that of Series A shares, except for differences in the structure of fees and expenses. For the returns of the Fund's other Series, please refer to the "Past Performance" section.

The following commentary pertains to the results of operations of the Underlying Funds.

U.S. companies reported 13% year-over-year earnings growth through the second quarter of 2024, led by the information technology, health care and financials sectors. Over the same period, inflation declined consistently, clearing hurdles for the U.S. Federal Reserve Board (Fed) to cut interest rates in September. Fixed-income yields tracked lower with falling inflation, creating additional capital gains for investors. U.S. equities, as measured by the S&P 500 Index, responded well to these developments, with a double-digit return year-to-date and little volatility.

The economy in Canada was weaker than in the United States, especially when measured on a per-capita basis. Many Canadian households had to renew mortgages at much higher interest rates in 2024 compared to rates initiated in 2019 and 2020. As a result, we saw a stagnant real estate market and weak overall consumption, causing Canada's inflation rate to fall faster than its peers. The Bank of Canada (BoC) started to cut interest rates in June, cutting them three times during the period for a total of 75 basis points (bps).

Elsewhere in the world, the European Central Bank cut its deposit rate twice during the period to 3.5%. Japanese equities, as measured by the Nikkei 225 Index, fell dramatically in August as markets anticipated a shift from the Bank of Japan in response to inflation. This forced the central bank to communicate a softer tone. The Japanese yen rebounded, helping to keep Japanese investments close to an all-time high.

China recently announced a series of stimulus policies to combat rapidly slowing consumption and support the economy. These policies included cutting interest rates, dropping bank reverse ratios and other incentives to purchase properties and stocks. Investors rushed into the markets, driving large gains. Chinese equities, as measured by the Shanghai Shenzhen CSI 300 Index, rebounded 27% in the last two weeks of September.

The Fund underperformed its benchmark for the period. Exposure to Japan and the energy sector detracted from the Fund's performance, as did an overweight cash allocation. The largest individual detractors from performance were holdings in CI Energy Giants Covered Call ETF, CI Global Healthcare Leaders Index ETF, CI WisdomTree Japan Equity Index ETF, CI Private Markets Income Fund and CI Private Markets Growth Fund.

The Fund's allocations to precious metals and minerals and growth factor equities contributed to its performance. Top individual contributors to the Fund's performance included holdings in CI Global Alpha Innovators Corporate Class, CI Select Canadian Equity Managed Fund, CI Select U.S. Equity Managed Fund, CI Munro Global Growth Equity Fund and CI Select International Equity Managed Fund.

We added a new position in iShares MSCI World ETF to the Fund which was later eliminated. An existing holding in SPDR S&P Biotech ETF was increased while holdings in CI Select International Equity Managed Fund, CI Select Canadian Equity Managed Fund, CI Select U.S. Equity Managed Fund, CI WisdomTree Japan Equity Index ETF and CI Munro Global Growth Equity Fund were trimmed.

RECENT DEVELOPMENTS

The next year should be interesting as a series of events unfolds. The Fed and BoC are likely to continue to cut interest rates as much as 200 bps. Other significant events include the U.S. presidential election and a roll-out of economic stimulus policies in China. Investors will also be closely watching the performance of companies that supply and invest in artificial intelligence.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

Investors are looking for interest-rate cuts to keep economies growing and provide a boost to small businesses. We believe interest-rate cuts will be implemented quickly enough to change these trends. Both the Fed and the BoC seem eager to cut interest rates, and they have ample room to make this adjustment.

In Canada, mortgage rates have fallen over 100 bps (five-year term) in the last several months, easing some of the pain for homeowners. However, we do not believe these interest-rate cuts will cause inflation to rise. Consumers are less likely to pay higher prices for goods, a change from the period shortly following the COVID-19 pandemic. Savings have depleted to normal levels. If interest-rate cuts pause sometime next year due to a resurgence of inflation and the economy being too robust, we expect the pain to be felt in fixed-income markets as they are currently priced for very aggressive interest-rate cuts.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Manager, Portfolio Advisor and Registrar

CI Investments Inc. is the Manager, Portfolio Advisor and Registrar of the Fund. CI Investments Inc. is a subsidiary of CI Financial Corp. The Manager, in consideration for management fees, provides management services required in the day-to-day operations of the Fund. The Manager bears all of the operating expenses of the Fund (other than taxes, borrowing costs and new governmental fees) in return for an administration fee.

Management fee and administration fee rates as at September 30, 2024, for the Series/Class or for each of the Series/Classes, as applicable, is/are shown below:

	Annual management fee rate (%):	Annual administration fee rate (%):
A Shares	2.000	0.21
AT5 Shares	2.000	0.21
AT8 Shares	2.000	0.21
E Shares	1.950	0.15
EF Shares	0.950	0.15
EFT5 Shares	0.950	0.15
EFT8 Shares	0.950	0.15
ET5 Shares	1.950	0.15
ET8 Shares	1.950	0.15
F Shares	1.000	0.21
FT5 Shares	1.000	0.21
FT8 Shares	1.000	0.21
I Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT5 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT8 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
O Shares	Paid directly by investor	0.15
OT5 Shares	Paid directly by investor	0.15
OT8 Shares	Paid directly by investor	0.15
P Shares	Paid directly by investor	0.21
PT5 Shares	Paid directly by investor	0.21
PT8 Shares	Paid directly by investor	0.21

The Manager received \$0.6 million in management fees and \$0.1 million in administration fees for the period.

Management Fees

Approximately 25% of total management fees were used to pay for sales and trailing commissions. The remaining 75% of management fees were used to pay for investment management and other general administration.

Related Fund Trading

Related fund trading occurs when a Fund purchases or sells units/shares of another Fund managed by the Manager. During the period/year ended September 30, 2024, the Fund engaged in related fund trading or held position(s) in related fund(s) at the end of the period/year.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

Inter Fund Trading

Inter fund trading occurs when a Fund purchases or sells a security of any issuer from or to another Fund managed by the Manager. These transactions are executed through market intermediaries and under prevailing market terms and conditions. The Independent Review Committee (IRC) reviews such transactions during scheduled meetings. During the period/year ended September 30, 2024, the Fund executed inter fund trades.

Independent Review Committee

The Manager, in respect of the Fund, received the following standing instructions from the IRC with respect to related party transactions:

The applicable standing instructions require, amongst others, that related party transactions be conducted in accordance with the Manager's policies and procedures and applicable law and that the Manager reports related party transactions periodically to the IRC and advise the IRC of any material breach of such policies. The Manager's policies and procedures require that investment decisions in respect of related party transactions (a) are free from any influence by an entity related to the Manager and without taking into account any consideration relevant to an entity related to the Manager; (b) represent the business judgment of the Manager, uninfluenced by considerations other than the best interests of the Fund; (c) do not exceed the limitations of the applicable legislation; and (d) achieve a fair and reasonable result for the Fund.

Except as otherwise noted above under Related Party Transactions section, the Fund was not a party to any related party transactions during the period/year ended September 30, 2024. If the Fund invested in related party transactions, it relied on the IRC's standing instructions regarding related party transactions during this reporting period/year.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following table/tables shows/show selected key financial information about the Fund and is/are intended to help you understand the Fund's financial performance for the six period(s)/year(s), as applicable.

Net Assets per Share (\$) *	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations November 22, 2006												
Sept. 30, 2024	15.20	0.05	(0.20)	0.94	0.25	1.04	-	-	-	-	-	16.25
Mar. 31, 2024	13.12	0.31	(0.34)	0.44	1.69	2.10	-	(0.15)	-	(0.03)	(0.18)	15.20
Mar. 31, 2023	13.56	0.34	(0.32)	0.17	(0.31)	(0.12)	-	(0.11)	(0.19)	(0.03)	(0.33)	13.12
Mar. 31, 2022	13.39	0.27	(0.34)	1.51	(0.51)	0.93	-	(0.09)	(0.62)	-	(0.71)	13.56
Mar. 31, 2021	10.25	0.26	(0.30)	0.66	2.95	3.57	-	(0.10)	(0.29)	-	(0.39)	13.39
Mar. 31, 2020	12.47	0.36	(0.31)	0.82	(2.74)	(1.87)	-	(0.06)	(0.49)	-	(0.55)	10.25
AT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 20, 2008												
Sept. 30, 2024	5.30	0.02	(0.07)	0.32	0.09	0.36	-	(0.10)	-	(0.02)	(0.12)	5.53
Mar. 31, 2024	4.80	0.11	(0.13)	0.15	0.59	0.72	-	(0.22)	-	(0.05)	(0.27)	5.30
Mar. 31, 2023	5.26	0.13	(0.12)	0.07	(0.13)	(0.05)	-	(0.13)	(0.24)	(0.03)	(0.40)	4.80
Mar. 31, 2022	5.46	0.10	(0.14)	0.59	(0.19)	0.36	-	(0.04)	(0.24)	(0.28)	(0.56)	5.26
Mar. 31, 2021	4.42	0.08	(0.13)	0.18	1.43	1.56	-	(0.04)	(0.12)	(0.28)	(0.44)	5.46
Mar. 31, 2020	5.65	0.14	(0.14)	0.33	(1.10)	(0.77)	-	(0.02)	(0.22)	(0.27)	(0.51)	4.42
AT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2024	3.89	0.01	(0.05)	0.23	0.06	0.25	-	(0.12)	-	(0.03)	(0.15)	4.00
Mar. 31, 2024	3.63	0.03	(0.09)	-	0.24	0.18	-	(0.25)	-	(0.06)	(0.31)	3.89
Mar. 31, 2023	4.13	0.05	(0.09)	(0.03)	(0.37)	(0.44)	-	(0.14)	(0.27)	(0.03)	(0.44)	3.63
Mar. 31, 2022	4.42	0.08	(0.11)	0.48	(0.17)	0.28	-	(0.03)	(0.19)	(0.36)	(0.58)	4.13
Mar. 31, 2021	3.70	0.09	(0.11)	0.23	1.01	1.22	-	(0.03)	(0.10)	(0.38)	(0.51)	4.42
Mar. 31, 2020	4.89	0.13	(0.12)	0.31	(1.03)	(0.71)	-	(0.02)	(0.19)	(0.38)	(0.59)	3.70
E Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	19.47	0.07	(0.24)	1.20	0.37	1.40	-	-	-	-	-	20.84
Mar. 31, 2024	16.77	0.39	(0.40)	0.55	2.16	2.70	-	(0.19)	-	(0.04)	(0.23)	19.47
Mar. 31, 2023	17.30	0.43	(0.38)	0.22	(0.37)	(0.10)	-	(0.13)	(0.26)	(0.03)	(0.42)	16.77
Mar. 31, 2022	17.05	0.33	(0.40)	1.90	(0.55)	1.28	-	(0.12)	(0.79)	-	(0.91)	17.30
Mar. 31, 2021	13.03	0.29	(0.35)	0.72	3.97	4.63	-	(0.13)	(0.37)	-	(0.50)	17.05
Mar. 31, 2020	15.82	0.39	(0.36)	0.90	(2.85)	(1.92)	-	(0.07)	(0.62)	-	(0.69)	13.03
EF Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations November 27, 2014												
Sept. 30, 2024	13.19	0.04	(0.09)	0.81	0.24	1.00	-	-	-	-	-	14.19
Mar. 31, 2024	11.24	0.28	(0.15)	0.39	1.49	2.01	-	(0.06)	-	(0.02)	(0.08)	13.19
Mar. 31, 2023	11.47	0.27	(0.13)	0.12	(0.28)	(0.02)	-	(0.09)	(0.17)	(0.02)	(0.28)	11.24
Mar. 31, 2022	11.19	0.22	(0.13)	1.25	(0.44)	0.90	-	(0.08)	(0.53)	-	(0.61)	11.47
Mar. 31, 2021	8.46	0.21	(0.12)	0.55	2.63	3.27	-	(0.09)	(0.24)	-	(0.33)	11.19
Mar. 31, 2020	10.17	0.23	(0.13)	0.54	(1.51)	(0.87)	-	(0.05)	(0.40)	-	(0.45)	8.46

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) *

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
EFT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2024	8.04	0.03	(0.05)	0.51	0.06	0.55	-	(0.15)	-	(0.04)	(0.19)	8.45
Mar. 31, 2024	7.21	0.17	(0.12)	0.25	0.94	1.24	-	(0.32)	-	(0.08)	(0.40)	8.04
Mar. 31, 2023	7.82	0.19	(0.10)	0.10	(0.15)	0.04	-	(0.19)	(0.36)	(0.05)	(0.60)	7.21
Mar. 31, 2022	8.01	0.16	(0.11)	0.90	(0.35)	0.60	-	(0.05)	(0.36)	(0.40)	(0.81)	7.82
Mar. 31, 2021	6.40	0.08	(0.09)	0.13	2.61	2.73	-	(0.06)	(0.10)	(0.48)	(0.64)	8.01
Mar. 31, 2020	8.07	0.20	(0.10)	0.46	(1.56)	(1.00)	-	(0.04)	(0.31)	(0.39)	(0.74)	6.40
EFT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2024	6.08	0.02	(0.04)	0.38	0.05	0.41	-	(0.19)	-	(0.04)	(0.23)	6.30
Mar. 31, 2024	5.62	0.13	(0.09)	0.19	0.72	0.95	-	(0.39)	-	(0.09)	(0.48)	6.08
Mar. 31, 2023	6.32	0.15	(0.08)	0.08	(0.12)	0.03	-	(0.22)	(0.41)	(0.05)	(0.68)	5.62
Mar. 31, 2022	6.67	0.13	(0.09)	0.74	(0.28)	0.50	-	(0.04)	(0.30)	(0.53)	(0.87)	6.32
Mar. 31, 2021	5.51	0.04	(0.07)	0.03	2.48	2.48	-	(0.05)	(0.09)	(0.62)	(0.76)	6.67
Mar. 31, 2020	7.17	0.18	(0.09)	0.40	(1.36)	(0.87)	-	(0.03)	(0.27)	(0.55)	(0.85)	5.51
ET5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2024	7.28	0.03	(0.09)	0.46	0.06	0.46	-	(0.14)	-	(0.03)	(0.17)	7.61
Mar. 31, 2024	6.60	0.15	(0.17)	0.23	0.85	1.06	-	(0.30)	-	(0.07)	(0.37)	7.28
Mar. 31, 2023	7.24	0.17	(0.17)	0.09	(0.14)	(0.05)	-	(0.18)	(0.33)	(0.04)	(0.55)	6.60
Mar. 31, 2022	7.50	0.15	(0.19)	0.84	(0.31)	0.49	-	(0.05)	(0.34)	(0.37)	(0.76)	7.24
Mar. 31, 2021	6.06	0.08	(0.15)	0.14	3.32	3.39	-	(0.06)	(0.10)	(0.45)	(0.61)	7.50
Mar. 31, 2020	7.74	0.19	(0.19)	0.44	(1.47)	(1.03)	-	(0.03)	(0.30)	(0.37)	(0.70)	6.06
ET8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	6.87	0.03	(0.09)	0.44	0.05	0.43	-	(0.21)	-	(0.05)	(0.26)	7.07
Mar. 31, 2024	6.41	0.15	(0.16)	0.22	0.81	1.02	-	(0.44)	-	(0.11)	(0.55)	6.87
Mar. 31, 2023	7.30	0.17	(0.17)	0.09	(0.14)	(0.05)	-	(0.25)	(0.47)	(0.06)	(0.78)	6.41
Mar. 31, 2022	7.79	0.15	(0.19)	0.86	(0.31)	0.51	-	(0.05)	(0.34)	(0.62)	(1.01)	7.30
Mar. 31, 2021	6.52	0.05	(0.16)	0.01	4.44	4.34	-	(0.06)	(0.10)	(0.74)	(0.90)	7.79
Mar. 31, 2020	8.58	0.21	(0.20)	0.48	(1.61)	(1.12)	-	(0.04)	(0.33)	(0.66)	(1.03)	6.52
F Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations November 27, 2006												
Sept. 30, 2024	18.30	0.06	(0.14)	1.15	0.32	1.39	-	-	-	-	-	19.67
Mar. 31, 2024	15.63	0.38	(0.23)	0.53	2.10	2.78	-	(0.18)	-	(0.04)	(0.22)	18.30
Mar. 31, 2023	15.98	0.41	(0.22)	0.21	(0.30)	0.10	-	(0.13)	(0.23)	(0.03)	(0.39)	15.63
Mar. 31, 2022	15.61	0.33	(0.22)	1.83	(0.83)	1.11	-	(0.11)	(0.73)	-	(0.84)	15.98
Mar. 31, 2021	11.83	0.32	(0.19)	0.81	3.34	4.28	-	(0.12)	(0.34)	-	(0.46)	15.61
Mar. 31, 2020	14.23	0.41	(0.20)	0.95	(3.14)	(1.98)	-	(0.07)	(0.56)	-	(0.63)	11.83
FT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 22, 2010												
Sept. 30, 2024	11.26	0.03	(0.09)	0.69	0.20	0.83	-	(0.21)	-	(0.05)	(0.26)	11.83
Mar. 31, 2024	10.09	0.24	(0.15)	0.35	1.31	1.75	-	(0.46)	-	(0.11)	(0.57)	11.26
Mar. 31, 2023	10.94	0.23	(0.14)	0.07	(0.57)	(0.41)	-	(0.27)	(0.50)	(0.07)	(0.84)	10.09
Mar. 31, 2022	11.22	0.22	(0.15)	1.25	(0.45)	0.87	-	(0.07)	(0.50)	(0.57)	(1.14)	10.94
Mar. 31, 2021	8.97	0.08	(0.14)	0.10	3.49	3.53	-	(0.09)	(0.24)	(0.57)	(0.90)	11.22
Mar. 31, 2020	11.35	0.28	(0.16)	0.64	(2.09)	(1.33)	-	(0.05)	(0.44)	(0.55)	(1.04)	8.97

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) *

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations December 22, 2011												
Sept. 30, 2024	7.51	0.02	(0.06)	0.46	0.13	0.55	-	(0.22)	-	(0.06)	(0.28)	7.78
Mar. 31, 2024	6.93	0.17	(0.10)	0.23	0.92	1.22	-	(0.48)	-	(0.11)	(0.59)	7.51
Mar. 31, 2023	7.80	0.19	(0.11)	0.10	(0.16)	0.02	-	(0.27)	(0.50)	(0.07)	(0.84)	6.93
Mar. 31, 2022	8.25	0.16	(0.12)	0.91	(0.35)	0.60	-	(0.05)	(0.37)	(0.66)	(1.08)	7.80
Mar. 31, 2021	6.83	0.09	(0.10)	0.16	3.35	3.50	-	(0.06)	(0.18)	(0.70)	(0.94)	8.25
Mar. 31, 2020	8.90	0.08	(0.12)	0.21	(0.25)	(0.08)	-	(0.04)	(0.34)	(0.69)	(1.07)	6.83
I Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations November 27, 2006												
Sept. 30, 2024	22.31	0.07	(0.01)	1.39	0.37	1.82	-	-	-	-	-	24.15
Mar. 31, 2024	18.80	0.46	(0.01)	0.64	2.36	3.45	-	(0.11)	-	(0.02)	(0.13)	22.31
Mar. 31, 2023	18.97	0.52	(0.02)	0.31	(0.29)	0.52	-	(0.15)	(0.28)	(0.04)	(0.47)	18.80
Mar. 31, 2022	18.28	0.44	-	2.31	(1.26)	1.49	-	(0.13)	(0.87)	-	(1.00)	18.97
Mar. 31, 2021	13.66	0.37	-	0.95	3.78	5.10	-	(0.14)	(0.39)	-	(0.53)	18.28
Mar. 31, 2020	16.22	0.42	(0.01)	0.96	(3.18)	(1.81)	-	(0.08)	(0.65)	-	(0.73)	13.66
IT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2024	9.75	0.03	(0.01)	0.60	0.17	0.79	-	(0.19)	-	(0.04)	(0.23)	10.32
Mar. 31, 2024	8.62	0.21	(0.01)	0.30	1.13	1.63	-	(0.39)	-	(0.09)	(0.48)	9.75
Mar. 31, 2023	9.21	0.23	(0.01)	0.12	(0.19)	0.15	-	(0.23)	(0.42)	(0.06)	(0.71)	8.62
Mar. 31, 2022	9.31	0.19	-	1.04	(0.36)	0.87	-	(0.06)	(0.42)	(0.47)	(0.95)	9.21
Mar. 31, 2021	7.34	0.19	-	0.50	2.01	2.70	-	(0.07)	(0.20)	(0.47)	(0.74)	9.31
Mar. 31, 2020	9.15	0.23	-	0.52	(1.72)	(0.97)	-	(0.04)	(0.36)	(0.44)	(0.84)	7.34
IT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2024	5.52	0.40	-	0.28	(0.48)	0.20	-	(0.17)	-	(0.04)	(0.21)	5.75
Mar. 31, 2024	5.02	0.03	-	0.04	1.59	1.66	-	(0.35)	-	(0.08)	(0.43)	5.52
Mar. 31, 2023	5.57	0.13	-	0.07	(0.11)	0.09	-	(0.19)	(0.36)	(0.05)	(0.60)	5.02
Mar. 31, 2022	5.80	0.11	-	0.65	(0.25)	0.51	-	(0.04)	(0.26)	(0.46)	(0.76)	5.57
Mar. 31, 2021	4.73	0.03	-	(0.01)	2.93	2.95	-	(0.05)	(0.13)	(0.48)	(0.66)	5.80
Mar. 31, 2020	6.08	0.15	-	0.37	(1.80)	(1.28)	-	(0.03)	(0.23)	(0.47)	(0.73)	4.73
O Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	25.32	0.09	(0.04)	1.57	0.44	2.06	-	-	-	-	-	27.38
Mar. 31, 2024	21.36	0.53	(0.05)	0.72	2.73	3.93	-	(0.24)	-	(0.06)	(0.30)	25.32
Mar. 31, 2023	21.59	0.55	(0.05)	0.28	(0.56)	0.22	-	(0.17)	(0.32)	(0.04)	(0.53)	21.36
Mar. 31, 2022	20.84	0.43	(0.02)	2.41	(0.97)	1.85	-	(0.15)	(0.99)	-	(1.14)	21.59
Mar. 31, 2021	15.60	0.37	(0.03)	0.92	4.83	6.09	-	(0.16)	(0.45)	-	(0.61)	20.84
Mar. 31, 2020	18.55	0.47	(0.04)	1.09	(3.10)	(1.58)	-	(0.09)	(0.74)	-	(0.83)	15.60
OT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations July 30, 2013												
Sept. 30, 2024	10.63	0.04	(0.02)	0.65	0.19	0.86	-	(0.20)	-	(0.05)	(0.25)	11.24
Mar. 31, 2024	9.41	0.23	(0.02)	0.32	1.22	1.75	-	(0.43)	-	(0.10)	(0.53)	10.63
Mar. 31, 2023	10.07	0.25	(0.02)	0.13	(0.24)	0.12	-	(0.25)	(0.46)	(0.06)	(0.77)	9.41
Mar. 31, 2022	10.20	0.20	(0.01)	1.15	(0.41)	0.93	-	(0.07)	(0.46)	(0.52)	(1.05)	10.07
Mar. 31, 2021	8.06	0.21	(0.02)	0.54	2.22	2.95	-	(0.08)	(0.13)	(0.61)	(0.82)	10.20
Mar. 31, 2020	10.06	0.25	(0.02)	0.57	(1.90)	(1.10)	-	(0.05)	(0.39)	(0.48)	(0.92)	8.06

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$)	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
OT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	9.18	0.03	(0.01)	0.56	0.15	0.73	-	(0.28)	-	(0.07)	(0.35)	9.57
Mar. 31, 2024	8.37	0.16	(0.02)	0.22	1.01	1.37	-	(0.58)	-	(0.14)	(0.72)	9.18
Mar. 31, 2023	9.29	0.22	(0.02)	0.10	(0.29)	0.01	-	(0.32)	(0.60)	(0.08)	(1.00)	8.37
Mar. 31, 2022	9.69	0.18	(0.01)	1.04	(0.29)	0.92	-	(0.06)	(0.41)	(0.80)	(1.27)	9.29
Mar. 31, 2021	7.92	0.20	(0.01)	0.49	2.22	2.90	-	(0.08)	(0.12)	(0.89)	(1.09)	9.69
Mar. 31, 2020	10.19	0.23	(0.02)	0.53	(1.70)	(0.96)	-	(0.04)	(0.39)	(0.79)	(1.22)	7.92
P Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	13.53	0.04	(0.03)	0.81	0.27	1.09	-	-	-	-	-	14.63
Mar. 31, 2024	11.42	0.28	(0.04)	0.39	1.56	2.19	-	(0.06)	-	(0.02)	(0.08)	13.53
Mar. 31, 2023	11.55	0.30	(0.04)	0.16	(0.19)	0.23	-	(0.09)	(0.17)	(0.02)	(0.28)	11.42
Mar. 31, 2022	11.16	0.24	(0.02)	1.34	(0.60)	0.96	-	(0.08)	(0.53)	-	(0.61)	11.55
Mar. 31, 2021	8.36	0.23	(0.02)	0.59	2.43	3.23	-	(0.09)	(0.24)	-	(0.33)	11.16
Mar. 31, 2020	9.95	0.20	(0.03)	0.46	(1.28)	(0.65)	-	(0.05)	(0.40)	-	(0.45)	8.36
PT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	9.48	0.03	(0.01)	0.61	0.06	0.69	-	(0.18)	-	(0.04)	(0.22)	10.01
Mar. 31, 2024	8.40	0.20	(0.02)	0.29	1.10	1.57	-	(0.38)	-	(0.09)	(0.47)	9.48
Mar. 31, 2023	9.00	0.22	(0.03)	0.11	(0.17)	0.13	-	(0.22)	(0.42)	(0.05)	(0.69)	8.40
Mar. 31, 2022	9.12	0.18	(0.02)	1.03	(0.39)	0.80	-	(0.06)	(0.42)	(0.46)	(0.94)	9.00
Mar. 31, 2021	7.21	0.10	(0.02)	0.17	4.03	4.28	-	(0.07)	(0.11)	(0.54)	(0.72)	9.12
Mar. 31, 2020	9.01	0.23	(0.02)	0.52	(1.76)	(1.03)	-	(0.04)	(0.35)	(0.43)	(0.82)	7.21
PT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	7.60	0.03	(0.01)	0.48	0.05	0.55	-	(0.23)	-	(0.06)	(0.29)	7.91
Mar. 31, 2024	6.93	0.16	(0.02)	0.24	0.89	1.27	-	(0.48)	-	(0.11)	(0.59)	7.60
Mar. 31, 2023	7.71	0.19	(0.03)	0.09	(0.14)	0.11	-	(0.27)	(0.50)	(0.06)	(0.83)	6.93
Mar. 31, 2022	8.04	0.16	(0.01)	0.90	(0.35)	0.70	-	(0.05)	(0.36)	(0.64)	(1.05)	7.71
Mar. 31, 2021	6.58	0.09	(0.02)	0.15	3.64	3.86	-	(0.06)	(0.10)	(0.74)	(0.90)	8.04
Mar. 31, 2020	8.48	0.21	(0.02)	0.48	(1.63)	(0.96)	-	(0.04)	(0.33)	(0.65)	(1.02)	6.58

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Net assets per share and dividends per share are based on the actual number of shares outstanding for the relevant Series/Class at the relevant time. The increase (decrease) in net assets from operations per share is based on the weighted average number of shares outstanding for the relevant Series/Class over the fiscal period/year.

(3) Dividends are automatically reinvested in additional shares of the Fund.

(4) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2024 and March 31.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
A Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations November 22, 2006								
Sept. 30, 2024	43,869	2,700	2.25	0.22	2.47	10.11	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	44,791	2,948	2.26	0.22	2.48	9.74	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	44,684	3,407	2.27	0.22	2.49	9.62	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	50,166	3,700	2.21	0.21	2.42	9.44	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	51,297	3,832	2.21	0.21	2.42	9.39	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	43,127	4,206	2.21	0.21	2.42	9.39	0.01	15.83
AT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 20, 2008								
Sept. 30, 2024	272	49	2.25	0.27	2.52	12.91	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	259	49	2.25	0.27	2.52	12.29	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	271	56	2.27	0.28	2.55	12.33	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	281	53	2.21	0.28	2.49	12.81	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	294	54	2.21	0.29	2.50	13.19	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	418	95	2.21	0.29	2.50	13.26	0.01	15.83
AT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2024	1	-	2.24	0.29	2.53	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	1	-	2.23	0.33	2.56	14.18	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	100	27	2.23	0.29	2.52	12.95	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	777	188	2.21	0.32	2.53	14.25	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	814	184	2.21	0.32	2.53	14.68	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	682	184	2.21	0.29	2.50	13.29	0.01	15.83
E Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	10,956	526	2.14	0.13	2.27	6.36	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	10,799	555	2.15	0.14	2.29	6.40	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	10,930	652	2.16	0.14	2.30	6.51	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	11,381	658	2.10	0.14	2.24	6.48	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	12,626	740	2.10	0.13	2.23	6.34	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	13,163	1,010	2.10	0.13	2.23	6.22	0.01	15.83
EF Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations November 27, 2014								
Sept. 30, 2024	953	67	1.14	0.07	1.21	6.14	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	885	67	1.15	0.07	1.22	6.53	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	781	69	1.16	0.07	1.23	6.10	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	902	79	1.10	0.07	1.17	6.05	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	770	69	1.10	0.10	1.20	8.67	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	1,163	137	1.10	0.11	1.21	10.28	0.01	15.83

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
EFT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2024	1	-	1.13	0.14	1.27	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	1.11	0.14	1.25	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	1.16	0.14	1.30	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	10	2	1.10	0.15	1.25	13.00	0.01	15.83
EFT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2024	1	-	1.12	0.14	1.26	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	1.11	0.14	1.25	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	1.16	0.14	1.30	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	20	4	1.10	0.14	1.24	13.00	0.01	15.83
ET5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2024	1	-	2.12	0.27	2.39	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	2.11	0.27	2.38	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	2.16	0.27	2.43	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	10	2	2.10	0.28	2.38	13.00	0.01	15.83
ET8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	1	-	2.13	0.27	2.40	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	2.11	0.27	2.38	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	2.16	0.27	2.43	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	25	4	2.10	0.28	2.38	13.00	0.01	15.83
F Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations November 27, 2006								
Sept. 30, 2024	13,986	711	1.25	0.14	1.39	11.63	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	14,206	776	1.26	0.14	1.40	11.81	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	12,299	787	1.27	0.15	1.42	11.89	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	10,803	676	1.21	0.14	1.35	11.93	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	9,576	613	1.21	0.15	1.36	12.10	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	7,405	626	1.21	0.15	1.36	12.59	0.01	15.83
FT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 22, 2010								
Sept. 30, 2024	318	27	1.25	0.19	1.44	14.98	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	304	27	1.26	0.18	1.44	14.98	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	261	26	1.26	0.16	1.42	12.65	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	419	38	1.21	0.17	1.38	13.89	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	457	41	1.21	0.17	1.38	14.32	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	1,429	159	1.21	0.18	1.39	14.64	0.01	15.83

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data *

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
FT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations December 22, 2011								
Sept. 30, 2024	91	12	1.25	0.16	1.41	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	88	12	1.27	0.16	1.43	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	1.26	0.16	1.42	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1	-	1.21	0.16	1.37	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	1.21	0.16	1.37	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	9	1	1.18	0.15	1.33	13.00	0.01	15.83
I Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations November 27, 2006								
Sept. 30, 2024	8,491	352	0.05	-	0.05	-	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	8,586	385	0.05	-	0.05	-	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	9,012	479	0.07	-	0.07	-	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	8,046	424	-	-	-	-	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	5,849	320	-	-	-	-	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	3,628	266	-	-	-	-	0.01	15.83
IT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2024	814	79	0.05	-	0.05	-	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	787	81	0.06	-	0.06	-	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	674	78	0.06	-	0.06	-	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	678	74	-	-	-	-	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	656	70	-	-	-	-	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	486	66	-	-	-	-	0.01	15.83
IT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2024	1	-	0.04	-	0.04	-	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	619	112	0.01	-	0.01	-	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1	-	0.06	-	0.06	-	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	2	-	-	-	-	-	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	-	-	-	-	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	30	6	-	-	-	-	0.01	15.83
O Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	12,977	474	0.19	0.01	0.20	7.72	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	13,467	532	0.20	0.01	0.21	7.74	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	13,862	649	0.21	0.02	0.23	7.97	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	14,919	691	0.15	0.01	0.16	7.89	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	13,351	641	0.15	0.01	0.16	7.62	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	13,265	850	0.15	0.01	0.16	7.78	0.01	15.83
OT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations July 30, 2013								
Sept. 30, 2024	260	23	0.20	0.02	0.22	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	247	23	0.20	0.02	0.22	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	219	23	0.21	0.03	0.24	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	230	23	0.15	0.02	0.17	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	223	22	0.15	0.02	0.17	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	171	21	0.15	0.02	0.17	13.00	0.01	15.83

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
OT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	568	59	0.19	0.01	0.20	8.09	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	613	67	0.19	0.01	0.20	7.83	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	849	101	0.21	0.02	0.23	7.49	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	1,055	114	0.15	0.01	0.16	7.25	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1,192	123	0.15	0.01	0.16	7.08	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	1,073	136	0.15	0.01	0.16	6.77	0.01	15.83
P Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	1,245	85	0.25	0.03	0.28	12.98	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	1,167	86	0.26	0.03	0.29	11.80	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	1,122	98	0.29	0.03	0.32	10.75	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	836	72	0.21	0.02	0.23	11.30	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	967	87	0.21	0.03	0.24	12.26	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	809	97	0.21	0.03	0.24	12.75	0.01	15.83
PT5 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	1	-	0.23	0.03	0.26	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	0.22	0.03	0.25	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	2	-	0.27	0.03	0.30	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	2	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	9	1	0.21	0.03	0.24	13.00	0.01	15.83
PT8 Shares ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	1	-	0.23	0.03	0.26	13.00	0.11	66.33
Mar. 31, 2024	2	-	0.22	0.03	0.25	13.00	0.05	13.48
Mar. 31, 2023	2	-	0.27	0.03	0.30	13.00	0.05	29.43
Mar. 31, 2022	2	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.01	17.52
Mar. 31, 2021	1	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	32.47
Mar. 31, 2020	9	1	0.21	0.03	0.24	13.00	0.01	15.83

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Management expense ratio is calculated based on expenses charged to the Fund (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of daily average net assets for the period/year, including the Fund's proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The Effective HST tax rate is calculated using the attribution percentage for each province based on shareholder residency and can be different from 13%.

(3) The trading expense ratio represents total commissions and other portfolio transaction costs expressed as an annualized percentage of daily average net assets during the period/year, including the Fund's proportionate share of such expenses of any underlying fund(s), if applicable.

(4) The Fund's portfolio turnover rate indicates how actively the Fund's portfolio advisor manages its portfolio investments. A portfolio turnover rate of 100% is equivalent to the Fund buying and selling all of the securities in its portfolio once in the course of the fiscal period/year. The higher a Fund's portfolio turnover rate in a period/year, the greater the trading costs payable by the Fund in the period/year, and the greater the chance of an investor receiving taxable capital gains in the period/year. There is not necessarily a relationship between a higher turnover rate and the performance of a Fund. Portfolio turnover rate is calculated by dividing the lesser of the cost of purchases and the proceeds of sales of portfolio securities for the period/year, and excluding cash and short-term investments maturing in less than one year, and before assets acquired from a merger, if applicable, by the average of the monthly fair value of investments during the period/year.

(5) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2024 and March 31.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024


PAST PERFORMANCE

This section describes how the Fund has performed in the past. Remember, past returns do not indicate how the Fund will perform in the future. The information shown assumes that dividends made by the Fund in the period(s)/year(s) shown were reinvested in additional shares of the Fund or relevant Series/Classes of the Fund, as applicable. In addition, the information does not take into account sales, redemption, distribution or other optional charges that would have reduced returns or performance.


Year-by-Year Returns

The following chart/charts shows/show the Fund's semi-annual and annual performance for each of the period(s)/year(s) shown and illustrates/illustrate how the Fund's performance has changed from period/year to period/year. In percentage terms, the chart/charts shows/show how much an investment made on the first day of each financial period/year would have grown or decreased by the last day of each financial period/year, except where noted.


A Shares




AT5 Shares




AT8 Shares




E Shares




ET5 Shares




ET8 Shares




EF Shares




EFT5 Shares




EFT8 Shares




F Shares



FT5 Shares












FT8 Shares



CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024



- 2016 return is for the period from August 04, 2015 to March 31, 2016.
- 2015 return is for the period from November 27, 2014 to March 31, 2015.
- 2018 return is for the period from May 01, 2017 to March 31, 2018.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2024

Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets
Country allocation		Sector allocation		Asset allocation	
Fund(s)	77.4	Fund(s)	77.4	Fund(s)	77.4
Exchange-Traded Fund(s)	21.4	Exchange-Traded Fund(s)	21.4	Exchange-Traded Fund(s)	21.4
Cash & Cash Equivalents	0.8	Cash & Cash Equivalents	0.8	Cash & Cash Equivalents	0.8
Other Net Assets (Liabilities)	0.3	Other Net Assets (Liabilities)	0.3	Other Net Assets (Liabilities)	0.3
Foreign Currency Forward Contract(s)	0.1	Foreign Currency Forward Contract(s)	0.1	Foreign Currency Forward Contract(s)	0.1

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.

CI Select 100e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2024 (cont'd)

Top Holdings	% of Net Assets
CI Global Alpha Innovators Corporate Class (I Shares)	31.8
CI Select Canadian Equity Managed Fund (Series I)	14.9
CI Select U.S. Equity Managed Fund (Series I)	6.4
CI Global Artificial Intelligence ETF (ETF CS Series)	6.2
CI Select International Equity Managed Fund (Series I)	6.1
CI Munro Global Growth Equity Fund (Series I)	6.1
CI Japan Equity Index ETF (Non-Hedged Units)	6.0
CI Private Markets Growth Fund (Series I)	5.2
CI Global Health Sciences Corporate Class (I Shares)	5.2
Global X Equal Weight Canadian Banks Index ETF	3.0
SPDR S&P Biotech ETF	2.5
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.9
VanEck Gold Miners ETF	1.8
CI Private Markets Income Fund (Series I)	1.7
Cash & Cash Equivalents	0.8
Total Net Assets (in \$000's)	\$94,808

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.

A NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This report may contain forward-looking statements about the Fund, its future performance, strategies or prospects, and possible future Fund action. The words "may," "could," "should," "would," "suspect," "outlook," "believe," "plan," "anticipate," "estimate," "expect," "intend," "forecast," "objective," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both about the Fund and general economic factors, so it is possible that predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. We caution you not to place undue reliance on these statements as a number of important factors could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement made by the Fund. These factors include, but are not limited to, general economic, political and market factors in Canada, the United States and internationally, interest and foreign exchanges rates, global equity and capital markets, business competition, technological changes, changes in laws and regulations, judicial or regulatory judgments, legal proceedings and catastrophic events.

The above list of important factors that may affect future results is not exhaustive. Before making any investment decisions, we encourage you to consider these and other factors carefully. All opinions contained in forward-looking statements are subject to change without notice and are provided in good faith but without legal responsibility.